

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Ime (ime oca) i prezime

JMBG

Kontakt telefon

Adresa stanovanja

GRAD ŽIVINICE

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe
- Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe -

P R E D M E T : Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih branilaca mlađih od 57 godina

Obraćam Vam se zahtjevom da mi u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst) („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:10/20) i odredbama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, priznate pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Uz zahtjev prilažem:

Red. broj	Naziv dokumenta	Forma dokumenta	Dokument izdaje/posjeduje:
1.	Izvod iz matične knjige rođenih	Original ili ovjerena kopija	Matični ured
2.	Uvjerenje o kretanju da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište/boravište na području kantona	Original ili ovjerena kopija	MUP
3.	Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga (Uvjerenje VFMB-3a)	Original ili ovjerena kopija	Nadležni federalni organ za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
4.	Uvjerenje JU Služba za zapošljavanje” da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu prije podnošenja zahtjeva	Original ili ovjerena kopija	Služba za zapošljavanje
5.	Uvjerenje JU “Službe za zapošljavanje” da podnosilac zahtjeva ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	Original ili ovjerena kopija	Služba za zapošljavanje

6.	Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i sl. ili ukoliko ima prihoda, da ukupan mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine	Original ili ovjerena kopija	Poreska ispostava
7.	Uvjerenje nadležne službe PIO/MIO da nije/jeste korisnik penzije	Original ili ovjerena kopija	Nadležna služba PIO/MIO
8.	Izjava ovjerena pred nadležnim organom da podnosilac zahtjeva nije korisnik inostrane penzije	Original ili ovjerena kopija	Notar, Šalter sala Grada
9.	Izjava ovjerena pred nadležnim organom da podnosilac zahtjeva ne ostvaruje redovne ili vanredne prihode	Original ili ovjerena kopija	Notar, Šalter sala Grada
10.	Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe da podnosilac zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja, ili, ukoliko jeste, da iznos tih primanja ne prelazi mjesečno iznos od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine po članu domaćinstva	Original ili ovjerena kopija	JU Centar za socijalni rad
11.	Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva	Original ili ovjerena kopija	Banka

Rok za rješavanje: 60 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva sa prilogima.

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od 60 dana, izuzev za dokaz iz tačke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.

Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br 40/06,76/11 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan sam da Služba i Ministarstvo boračka pitanja vrše obradu istih u svrhu rješavanja po zahtjevu, trajno.

Živinice, _____ godine

POTPIS PODNOSIOCA